




Ke Eng se se Tihaelang mo Ditshwantshong Tseno?

Bala Diane 18:10 le 26:17. Jaanong leba di-tshwantsho. Ke dilo dife tse di tihaelang? Kwala dikarabo tsa gago mo meleng e e ka fa tlase. Feleletsa ditshwantsho ka go tshwaraganya dikhutlo mme o bo o di tsenya mebala.

- 1.....
- 2.....



TSE GO KA TLOTLIWANG KA TSONE:

O ithuta eng mo ditemaneng tseno? A go itse fela leina la Modimo go lekane gore a go amogele? **NTLHA E E KA THUSANG:** Bala Pe-salema 91:2; Diane 3:5, 6. Ke eng fa go le botlhale gore o se ka wa itshunya nko mo di-kgannyeng tsa batho ba bangwe? **NTLHA E E KA THUSANG:** Bala Bagalatia 6:5-7; 1 Bathesalonika 4:11; 1 Petere 4:15. Go tswa foo, bala Diane 26:18, 19. A go dira metlae ka batho ba bangwe ke go itshamekela fela go go seng kotsi? **NTLHA E E KA THUSANG:** Bala Diane 14:13; 15:21; Mathaio 7:12.

DILO TSE DI KA DIRWANG KE LELAPA:

Balang Diane 31:10-31 mmogo. Dirang gore mongwe mo lelapeng, a sa bue sepe, a bontshe dingwe tsa ditiro tse mosadi yo o nang le bokgoni a di dirang tse di tshalosiwang foo. Ba bangwe mo lelapeng ba tshwanetse go leka go fopholetsa gore ditiro tseo ke eng. Tlotlang ka gore ke ditiro dife tse lo ka ithutang go di dira gore lo nne le bokgoni le go feta.

Fa o batla go printa dikhopi tse di oketsegileng tsa setlhogo seno sa "Motlotlo wa Lelapa," ya kwa go www.jw.org